

BUA KA VAERASE YA KHORONA/COVID-19

Vaerase e sa tswa sibollwa e kudisa batho ba bangata haholo. Bana le batho ba baholo ba lokela ho fetola ditsela tsa bona ele hore ba tle ba kgone ho thibela ho jaleha ha tshwaetso. See se ama jwang bophelo ba bana ba letsatsi le letsatsi le bophelo bo botle ka karetso?

Sepheo

Dithutong tsena, baithuti ba tla kgona ho nahana kamoo ba lokelang ho itshireletsa ka teng le ho sireletsa ba bang ho vaerase ya corona/Covid-19. Hape ba sibolla le ho nahisisa kamoo ba ka etsang ka teng ha ba dula meahong e tletseng batho mme/kapa ba sa fumane metsi a phallang ha bonolo kapa le sona sesepa.

Nako e lekantsweng

Dithuto tse 1-2.

Ditokisetso

Jarolla leqephe la tlhahisoleseding bakeng sa bana le mabapi le corona/Covid-19, kapa sebedisa tlhahisoleseding e amanang le yona e ho webo.

Disebediswa

Leqephe la tlhahisoleseding
Dipale tse ho Globe, kapa tse ho webo
Corona/Covid-19 quiz

THUTO: HO BUA KA VAERASE YA CORONA COVID-19

Ere baithuti ba buisane mabapi le mmotlolo wa Talking Chips le dipotso tseo o ba fang tsona, e lenngwe ka nako. Talking Chips e thusa ho netefatsa seabo se lekanang sa bohle mme kahoo baithuti ba rupellwa ho sebetsa ka tsela e nang le demokerasi.




1. Qalang ka ho lekola tlhahisoleseding ya vaerase ya corona/Covid-19 mmoho. E mabapi le mekgwa e fapaneng ya ho itshereletsa le ho sireletsa ba bang, empa hape e mabapi le ho jala ditaba tsa bobare, bophelo bo botle ba kelello, le hore bana le bona ba na le ditokelo maemong a qomatsi.
2. Arola tlelase ka dihlotshwana tsa ba bane. Bea sehlotshwana ka seng ka tsela e etsang hore ba shebane. Puisano e etsahala ka hara sehlotshwana ka seng ka tsela e latelang:
3. Moithuti ka mong o fuwa karete/tjhipi e mmala.
4. Nea dihlotshwana potso/sehlooho se le seng seo ba ka buisanang ka sona.
5. Hlalosa hore ha moithuti a batla ho bua, a behe karete/tjhipi ya hae bohareng.

6. Moithuti a ka bua ha kgutshwane kapa ha telele, a dumellana le sebui se fetileng kapa a kenyeletsa ho hong ho hotjha. Ha ho motho e mong ya lokelang ho bua kapa ho sitisa ha moithuti ya beileng karete ya hae a sa ntse a bua.
7. Ke feela ha baithuti bohle sehlotshwaneng ba se ba beile dikarete tsa bona, ba ka beang dikarete tsa bona tsa bobedi.
8. Tswelang pele ho fihlela bohle ba sebedisitse dikarete tsa bona.

Mehlala – dipotso

- Ke efe ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa eo o ka e etsang hore o se ke wa tshwaetswa kapa wa bea ba bang kotsing ya ho tshwaetswa?
- Hobaneng ho le bohlokwa ka ho qolleha ho sireletsa batho ba hodileng le batho ba seng ba ena le mafu a kotsi?
- Ha re bapisa le bophelo ba pele ho vaerase ya corona: Ke diphapang dife tse teng ho kamoo re phedisanang le ho buisana ka teng?



- Melawana ya moo o dulang e o ama jwang? Na ho na le ntho eo o ileng wa tlameha ho tlohela ho e etsa eo o neng o e rata e le ka nnete?
- Bana ba bangata ba dula dibakeng tsa bodulo tse nang le batho ba bangata, ka nako tse ding ba dula le ba maloko ba baholo ho bona. Jwale he, ke eng eo motho a lokelang ho e etsa ho sireletsa batho ba seng ba hodile kapa ba seng ba ena le mafu a kotsi?
- Batswadi ba bangata ba tshwenyehile ke vaerase ya Corona/Covid-19. Ba bang ba ka nna ba se kgone ho ya mosebetsing. Seterese le ho tshwenyeha ho batho ba baholo di ka ama jwang bana ba bona?
- Ho na le mabarebare a mangata a ntseng a potoloha mabapi le vaerase ya corona le Covid-19. Na ho na le ntho eo o kileng wa e utlwa e entseng hore o tshwenyehe?
- Ditaba, tse kang tsa TV le Radio, kaofela ha tsona di bua ka corona hona jwale. See se o ama jwang le tsela eo o ikutlwang ka yona?

